

Ugovorne strane:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ulica La Benevolencije broj 16, Sarajevo, koje zastupa ministar, Admir Katica, (u daljem tekstu: Kupac) i

“Hifa” d.o.o. Tešanj, Bukva broj 9, koje zastupa direktor, mr. sc. Hadžimehić Muris, dipl.oec. (u daljem tekstu: Prodavac)

zaključili su:

UGOVOR o nabavci lož ulja

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka lož ulja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena putem otvorenog postupka uz primjenu e-aukcije, na osnovu Odluke broj 01-11-4-3481 od 07.07.2021. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i odredbama Okvirnog sporazuma broj 01-11-4-3341-6 od 24.11.2021. godine i stvarnim potrebama Kupca.

Predračun broj 3-900/2022 od 26.01.2022. godinu čini sastavni dio ugovora.

Član 2.

Isporuka roba iz člana 1. ovog Ugovora će se vršiti na lokacijama Kupca.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi 23.205,00 KM sa PDV-om.

(dvadesettrihiljadvijestotinepet i 00/100 KM).

Član 3.

Kupac će ugovorenu cijenu plaćati Prodavcu u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.

Član 4.

Prodavac je dužan izvršiti isporuku u roku od 1 (jednog) dana od zaprimanja zahtjeva Kupca.

Član 5.

Prodavac se obavezuje da će ugovorenu isporuku izvršiti u svemu prema propisima, standardima normama kvaliteta, zakonskim i podzakonskim aktima koji važe za vrstu robe koje su predmet nabavke.

Član 6.

Prodavac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora. Iznos garancije za dobro izvršenje ugovora je 10% od ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om).

Ukoliko se isporuka izvrši prije roka predviđenog za dostavu garancije, ista nije obavezna.

Član 7.

Garantni rok je 730 dana od dana isporuke.

Član 8.

Ukoliko poslije zaključivanja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predviđjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja, imperativne odluke vlasti i slično.

Strana u ugovoru koja je pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

Član 9.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika i traje do realizacije ugovorenog iznosa, a ne duže od trajanja okvirnog sporazuma.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da će sva, eventualno sporna pitanja rješavati dogovorom, štiteći obostrane interese.

U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja, eventualno nastalog spora, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Član 11.

Ovaj ugovor je izrađen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka strana.

PRODAVAC
"HIFA" d.o.o.
TEŠANJ

direktor
mr. sc. Hadžimehić Miris, dipl.oec.

KUPAC
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
KANTONA SARAJEVO

ministar
Admir Katica

Broj: 176 01/22
Datum: 26.01.2022. godine

Broj: 01-11-4-3341-8
Datum: 26.01.2022. godine